

NI JAMANAW YE I BÈ DUN?

Ni haminanko dɔ bɛ aw la ka jɛsin kɛwale tijɛni ma - an ka kan ka min labato - mɔɔ minnu bɛ baara kɛ ni Save the Children ye walima a jɛɔɔɔn dɔ fɛ, aw bɛ se ka kuma

POROYEKELA JENABOLI

Tɔɔ _____
Nèkèdjoulou sira _____
Imeyili _____

walima ka jɛsin


FOCAL POINT NAZIONALE DI SAVE THE CHILDREN

HOTLINE (24/7): 3459544926

segnalazioni.csp@savethechildren.org
(Ni haminanko bɛ denmisennin dɔ kan)

segnalazioni.pseah@savethechildren.org
(Ni haminanko jɛsinnen bɛ mɔɔ ma +18)

An bɛna i ka kumaɔɔɔnya bɛɛ minɛ gundo la ani gundo la.



KOUMAFONI

Ni aw b'a fɛ ka kunnafoni wɛrɛw sɔɔ aw bɛ se ka poroze jɛmɔɔ jɛninka walima ka se ka ninnu sɔɔ

www.savethechildren.it/info-csp#pseah
walima ka nin qr-kode in karamɔɔya;


For more information – even in your language – you can ask the project coordinator or access the following link www.savethechildren.it/info-csp#pseah or frame the following qr-code;

Si vous voulez plus d'informations, également dans votre propre langue, vous pouvez demander au responsable du projet ou accéder au lien suivant www.savethechildren.it/info-csp#pseah ou encadrer le qr-code suivant;



Save the Children Italia Onlus
Piazza di San Francesco di Paola, 9 Roma
tel. 06 480 70 01 fax 06 480 70 039
info.italia@savethechildren.org
www.savethechildren.it

YALA I BÈ I SEN NA POROYEKETE MIN BÈ LASE KA DENMISENW KISI WAALIMA A JEKOLBA WA?



Aw bɛna kunnafoni nafamaw sɔɔ yan walasa k'a dɔn an bɛ npogotigininw, cɛdenw, funankeninw ani balikuw lakana cogo min na, minnu bɛ u sen don an ka baaraw la



ANW - DENMISENW NI Jɛɲɔɔɔnw KISI - B'A Fɛ KA Kɛ JɛKɔLɔSI LAKANANIYA YE

YYala denke walima denmuso do b'i fe min be na an ka baaraw la wa?

Yala i ye baliku kamalennin ye walima baliku kamalennin min be i sen don an ka porozew la wa?

I ye bangebaga ye min be baara ke ni an ka baarakeminenw ye?

Aw ka kan k'a don ko:

An be wale ke tuma bee ka keɲe ni taamacogo sariya do ye;

An be mɔɔɔ minnu bisimila, an be olu bee sendonni n'u bee lajelen sendonli sabati, cɛya ni musoya, u ka danyɔɔɔ, farikolo ni hakili cogoyaw walima u boɔɔɔɔ ladamu mana ke min o min ye;

An ka baara ye ka mɔɔɔw lakana ani k'u lakana, minnu be u sen don an ka baara la, ka bo tɔɔɔ suguya bee la (farikolo, dusukunnata, cenimusoya) walima mɔɔɔ o mɔɔɔ ni an ka Jekulu be je ka baara ke ɲɔɔɔɔ fɛ.

DENMISEN, Npogotiginin WAALIMA FURU KAKAN KA MUN MAGI AN NA?

ka mine ni bonya ye,

ka lamenni ke tuma bee ni hakilijagabo ye, ni hakilijagabo ye ani ni sɔɔɔli ye,

ka i sen don baaraketaw la ɔɔɔɔ la min lakananen don;

ka lakana/ka lakana ka bo kewale jugu si la.

I man kan ka min makɔɔɔ an fe abada

- kan min te ben;
- farikolo nangili suguya o suguya;
- i ka danbe tijeni si te ke;
- dese ni danfara;
- ka i sen don baara minnu na farati be u la walima farati be minnu na;
- ɲɔɔɔɔɔye te – mɔɔɔ kelen-kelen bee la – poroze baara kɔf.

NI I YE SAN 18+ YE I KA KAN KA MUN YE AN NA?

N'i si kɔɔɔla ani n'i y'i sen don an ka baara la, i fana ka kan ka baarakelaw ka kewalew makɔɔɔ tuma bee min be bonya da i ka dannaya kan an kan!

I man kan ka min makɔɔɔ an fe abada

- kan min be mɔɔɔɔ tɔɔɔɔ, min be mɔɔɔ maloya walima min be mɔɔɔɔ doɔɔɔya;
- kewale minnu te i ka sendonni waleya bonya;
- farikolo, hakili walima cenimusoya tɔɔɔ walima tɔɔɔli fen o fen, walima cenimusoya walima baara kecogo jugu;
- wari walima cenimusoya pinini fen o fen be ke ka keɲe ni fenw walima baarakeminenw ye.